

**ZAKON
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O ZDRAVSTVENOJ ZAŠTITI**

Član 1

U Zakonu o zdravstvenoj zaštiti* („Službeni list CG“, br. 91/25 i 121/25) u članu 8 stav 1 tačka 4 mijenja se i glasi:

„4) **digitalno zdravlje** podrazumijeva korišćenje informaciono-komunikacionih tehnologija u medicini u svrhu liječenja, promocije zdravlja, dijagnostike i rehabilitacije;“.

Poslije tačke 9 dodaje se nova tačka koja glasi:

„9a) **mobilna apoteka** podrazumijeva poseban način vršenja prometa na malo lijekova i medicinskih sredstava, upotrebom specijalno opremljenih vozila;“.

Član 2

U članu 20 stav 1 tačka 19 poslije riječi „sprovođenje“ dodaje se zarez i riječ „održavanje“.

Član 3

U članu 24 stav 1 mijenja se i glasi:

„Ljekarski pregled radi utvrđivanja radne sposobnosti zaposlenog obavljaju doktor medicine specijalista medicine rada, doktor medicine druge specijalnosti i zdravstveni saradnik psiholog, na osnovu čega doktor medicine specijalista medicine rada sačinjava izvještaj o izvršenom ljekarskom pregledu zaposlenog, koji sadrži nalaz i mišljenje o radnoj sposobnosti, u skladu sa zakonom kojim se uređuje zaštita i zdravlje na radu.“

Član 4

U članu 30 stav 4 na kraju tačke 2 tačka se zamjenjuje tačka-zarezom i dodaje nova tačka koja glasi:

„3) zdravstveni saradnici koji učestvuju u obavljanju zdravstvene djelatnosti u skladu sa ovim zakonom.“

Član 5

Član 34 mijenja se i glasi:

„Digitalno zdravlje podrazumijeva podršku zdravstvu i oblastima u vezi sa zdravstvom kroz digitalizaciju zdravstvenog sistema, u skladu sa posebnim zakonom.

Prilikom pružanja zdravstvene zaštite, odluke o pružanju zdravstvenih usluga, a naročito odluke koje se odnose na liječenje pacijenta, ne mogu se donositi isključivo na osnovu rezultata obrade podataka dobijenih upotrebom vještačke inteligencije.“

Član 6

U članu 35 stav 1 poslije riječi „Telemedicina“ dodaju se riječi: „podrazumijeva pružanje zdravstvenih usluga na daljinu u slučajevima kad se zdravstveni radnik i pacijent ili dva ili više zdravstvenih radnika ne nalaze na istoj lokaciji i“.

Član 7

U članu 36 na kraju stava 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „u skladu sa posebnim zakonom.“

Stav 2 briše se.

Član 8

U članu 55 poslije stava 3 dodaju se dva nova stava koji glase:

„Izuzetno od stava 3 ovog člana, za snabdijevanje stanovnika koji žive u seoskom području, Zdravstvena ustanova Apoteke Crne Gore „Montefarm“ može da vrši promet na malo lijekova i medicinskih sredstava i putem mobilne apoteke.

Uslove za mobilnu apoteku propisuje Ministarstvo.“

Član 9

U članu 61 stav 1 mijenja se i glasi:

„Zdravstvena ustanova može početi sa radom i obavljati zdravstvenu djelatnost po dobijanju rješenja Ministarstva kojim se potvrđuje da ta ustanova ima odgovarajući prostor, kadar zaposlen na puno radno vrijeme i opremu, kao i da ispunjava druge uslove u skladu sa ovim i zakonom kojim se uređuje upotreba podataka u oblasti zdravstva.“

Član 10

U članu 62 stav 2 poslije tačke 6 dodaje se nova tačka koja glasi:

„6a) dokaz o ispunjenosti uslova za uspostavljanje interoperabilnosti sa Integralnim zdravstvenim informacionim sistemom (u daljem tekstu: IZIS), u skladu sa posebnim zakonom;“.

Član 11

U članu 63 poslije stava 5 dodaje se novi stav koji glasi:

„Izuzetno od stava 5 ovog člana, ispunjenost uslova u pogledu kadra utvrđuje se na osnovu priložene dokumentacije.“

Dosadašnji stav 6 postaje stav 7.

Član 12

U članu 72 stav 5 tačka 2 i članu 76 stav 1 tačka 2 poslije riječi „iskustva“ stavlja se tačka-zarez, a riječi: „u struci;“ brišu se.

Član 13

U članu 107 stav 1 mijenja se i glasi:

„Zdravstveni radnik koji je navršio 66 godina života i ima najmanje 15 godina staža osiguranja, a posjeduje specijalizaciju ili užu specijalizaciju, može da nastavi sa radom u toj ili drugoj zdravstvenoj ustanovi, na osnovu ugovora o radu, ako se na oglas za zasnivanje radnog odnosa ne prijavi nijedan kandidat ili se prijavi kandidat koji ne ispunjava propisane uslove.“

Član 14

Poslije člana 119 dodaje se novi član koji glasi:

„Izuzetak od obaveze obavljanja pripravničkog staža

Član 119a

Doktori medicine i doktori stomatologije koji posjeduju dokaz o formalnim kvalifikacijama stečenim u drugoj državi članici Evropske unije ne obavljaju pripravnički staž.“

Član 15

U članu 126 stav 1 riječi: „ili uža specijalizacija“ brišu se.
Poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Uža specijalizacija se može odobriti zdravstvenom radniku, odnosno zdravstvenom saradniku koji je u radnom odnosu u zdravstvenoj ustanovi, u skladu sa planom iz člana 123 ovog zakona, nakon raspisivanja internog oglasa i uz prethodno pribavljenu saglasnost Ministarstva.“

U stavu 3 riječi: „stava 2“ zamjenjuju se riječima: „st. 1 i 2“.
Dosadašnji st. 2 do 5 postaju st. 3 do 6.

Član 16

U članu 127 stav 2 poslije riječi: „iz uže specijalizacije“ dodaju se zarez i riječi: „koji podrazumijeva odbranu rada“.

Član 17

Poslije člana 129 dodaje se novi član koji glasi:

„Priznavanje profesionalnih kvalifikacija babice

Član 129a

Priznavanje profesionalnih kvalifikacija stečenih u trećim državama i dokaza o formalnoj kvalifikaciji koji ne ispunjavaju uslove za automatsko priznavanje dokaza u skladu sa minimalnim uslovima osposobljavanja za babicu, nadležno tijelo vrši opštim sistemom priznavanja profesionalnih kvalifikacija u skladu sa zakonom kojim se uređuje postupak priznavanja profesionalnih kvalifikacija za obavljanje regulisanih profesija, na osnovu posebnog programa koji radi priznavanja regulisane profesije babica propisuje Ministarstvo.“

Član 18

U članu 136 poslije stava 1 dodaje se novi stav koji glasi:

„Uz zahtjev za izdavanje privremene licence iz stava 1 ovog člana, dostavlja se i izvod iz CRPS i rješenje Ministarstva o ispunjenosti uslova za obavljanje zdravstvene djelatnosti za zdravstvenu ustanovu, odnosno za drugi subjekat koji pruža zdravstvenu zaštitu u skladu sa ovim zakonom.“

U stavu 2 riječi: „uz saglasnost Ministarstva,“ brišu se.
Dosadašnji st. 2 i 3 postaju st. 3 i 4.

Član 19

U članu 142 stav 1 tačka 8 poslije riječi „kvalifikacije“ dodaju se riječi: „nivoa obrazovanja iz oblasti zdravstva“.

Član 20

U članu 151 stav 2 briše se.

Član 21

U članu 175 stav 1 poslije riječi „priznavanja,“ dodaje se riječ „u“, a riječ „do“ briše se.

Član 22

U članu 189 stav 4 mijenja se i glasi:

„Metode iz stava 1 ovog člana i bliže uslove u pogledu prostora, kadra i opreme koje treba da ispunjavaju zdravstvene ustanove iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo.“

Član 23

U članu 198 na kraju stava 1 tačka se zamjenjuje zarezom i dodaju riječi: „u skladu sa posebnim zakonom.“

Stav 3 mijenja se i glasi:

„Prilikom neposrednog pružanja zdravstvene zaštite, zdravstveni radnik dužan je da medicinsku dokumentaciju svojeručno potpiše i ovjeri faksimilom ili potpiše elektronskim potpisom i ovjeri elektronskim pečatom, u skladu sa zakonom.“

U stavu 4 riječi: „u elektronskom obliku, u okviru integralnog informacionog sistema (u daljem tekstu: IZIS)“ zamjenjuju se riječima: „i razmjenjuje u elektronskom obliku“.

U stavu 6 riječi: „u IZIS vrši se bez odlaganja,“ zamjenjuju se riječima: „vrši se“.

Stav 9 mijenja se i glasi:

„Vrste i sadržaj medicinske dokumentacije i evidencija o pružanju zdravstvenih usluga, način vođenja, lica ovlašćena za vođenje i unos podataka, rokovi dostavljanja i obrade podataka, način korišćenja podataka, kao i druga pitanja od značaja za vođenje medicinske dokumentacije i evidencija, uređuju se posebnim zakonom.“

Član 24

U članu 199 na kraju stava 1 briše se tačka i dodaju riječi: „koji se vodi u skladu sa posebnim zakonom.“.

Stav 3 briše se.

Član 25

U članu 200 stav 3 briše se.

Poslije stava 4 dodaje se novi stav koji glasi:

„Operativne, tehničke i razvojne poslove u vezi sa funkcionisanjem, vođenjem i održavanjem IZIS, kao i druge poslove koji se odnose na digitalizaciju zdravstvenog sistema vrši Agencija za digitalno zdravlje (u daljem tekstu: Agencija), u skladu sa ovim i posebnim zakonom.“

Stav 5 mijenja se i glasi:

„Upravljanje, održavanje, pristup, razmjena, zaštita i čuvanje podataka iz stava 1 ovog člana uređuje se posebnim zakonom.“

Dosadašnji stav 4 postaje stav 3.

Član 26

Član 201 briše se.

Član 27

Poslije člana 242 dodaje se novo poglavlje koje glasi:
„XIIIa. AGENCIJA ZA DIGITALNO ZDRAVLJE

Pravni položaj Agencije

Član 242a

Osnivač Agencije je Vlada.

Agencija ima svojstvo pravnog lica sa pravima, obavezama i odgovornostima utvrđenim zakonom i statutom.

Agencija je samostalna i nezavisna u obavljanju poslova u okviru nadležnosti propisanih ovim i posebnim zakonom.

Agencija za svoj rad odgovara Vladi.

Nadležnost Agencije

Član 242b

Agencija:

- 1) obavlja operativne i tehničke poslove u vezi sa funkcionisanjem IZIS;
- 2) predlaže Ministarstvu uvođenje novih digitalnih alata u zdravstvenoj praksi;
- 3) predlaže Ministarstvu utvrđivanje minimalnih uslova povezivanja IZIS sa drugim informacionim sistemima;
- 4) sprovodi zajedničke javne nabavke informacionih sredstava i sistema koji se odnose na funkcionisanje IZIS;
- 5) vrši druge poslove u skladu sa zakonom kojim se uređuje upravljanje podacima u oblasti zdravstva i digitalnog zdravlja, aktom o osnivanju i statutom Agencije.

Organi Agencije

Član 242v

Organi Agencije su Savjet i direktor.

Savjet je organ upravljanja Agencije.

Savjet ima predsjednika i četiri člana.

Predsjednika i članove Savjeta imenuje Vlada, na predlog ministra zdravlja.

Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se na period od četiri godine i mogu biti imenovani najviše dva puta.

Uslovi i ograničenja za imenovanje predsjednika i članova Savjeta

Član 242g

Za predsjednika i člana Savjeta može biti imenovano lice koje je državljanin Crne Gore i ima najmanje VII1 nivo kvalifikacije obrazovanja u oblasti informacionih tehnologija, zdravstva, ekonomije ili prava i najmanje pet godina radnog iskustva u ovim oblastima.

Dva člana Savjeta moraju biti iz oblasti informacionih tehnologija, jedan iz oblasti zdravstva, a ostali članovi iz oblasti ekonomije ili prava.

Za predsjednika i člana Savjeta ne može biti imenovano lice koje je obavljalo ili obavlja funkciju u političkom subjektu ili je vlasnik, suvlasnik ili član organa upravljanja pravnog lica koje obavlja poslove u oblasti informacionih tehnologija.

Predsjednik i članovi Savjeta dostavljaju izjavu da za njihovo imenovanje nema smetnji iz stava 1 ovog člana.

Prestanak mandata predsjednika i člana Savjeta

Član 242d

Predsjedniku i članu Savjeta mandat prestaje istekom perioda na koji je imenovan, na lični zahtjev ili razrješenjem.

Predsjednik i član Savjeta može biti razriješen:

– zbog trajnog gubitka radne sposobnosti; i

– ako postupa na način suprotan zakonu, statutu ili opštem aktu Agencije.

Razloge za razrješenje iz stava 2 ovoga člana utvrđuje Savjet i o tome obavještava Vladu.

Postupak za razrješenje pokreće se na predlog najmanje tri člana Savjeta.

Odluku o razrješenju predsjednika, odnosno člana Savjeta donosi Vlada.
Protiv odluke o razrješenju iz stava 5 ovog člana može se pokrenuti upravni spor.
Ako funkcija člana Savjeta prestane prije isteka mandata, Savjet je dužan da o tome obavijesti Ministarstvo radi pokretanja postupka izbora novog člana, u skladu sa ovim zakonom.

Nadležnost Savjeta

Član 242d

Savjet:

- 1) imenuje i razrješava direktora Agencije;
 - 2) donosi statut i druga opšta akta Agencije;
 - 3) donosi finansijski plan i završni račun Agencije;
- usvaja godišnji izvještaj o radu Agencije;
- 4) podnosi Vladi godišnji izvještaj o radu Agencije i godišnji finansijski izvještaj za prethodnu godinu;
 - 5) odlučuje o izuzeću direktora Agencije;
 - 6) donosi poslovnik Savjeta;
 - 7) odlučuje u drugom stepenu o pravima zaposlenih u Agenciji;
 - 8) vrši i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Agencije.

Način rada Savjeta

Član 242e

Radom Savjeta rukovodi predsjednik.

Savjet odlučuje većinom glasova ukupnog broja članova.

Sjednice Savjeta održavaju se najmanje jednom mjesečno.

Savjet kojem je istekao mandat nastavlja sa radom do izbora novog Savjeta.

Naknada za rad predsjednika i člana Savjeta

Član 242ž

Predsjednik i član Savjeta imaju pravo na mjesečnu naknadu za svoj rad koja se isplaćuje iz sredstava Agencije, u skladu sa statutom.

Izbor direktora

Član 242z

Direktora Agencije imenuje Savjet na osnovu javnog konkursa, na period od pet godina, pri čemu isto lice može biti imenovano najviše dva puta.

Za direktora Agencije može biti imenovano lice koje ima najmanje VII 1 nivo kvalifikacije obrazovanja i najmanje osam godina radnog iskustva od čega dvije godine na poslovima rukovođenja.

Za direktora Agencije ne može biti imenovano lice koje obavlja ili je obavljalo funkciju u političkom subjektu, kao ni lice koje je pravosnažno osuđeno za krivično djelo iz oblasti korupcije.

Bliži način izbora direktora uređuje se statutom Agencije.

Nadležnost direktora

Član 242i

Direktor Agencije:

- 1) zastupa i predstavlja Agenciju;
- 2) organizuje i odgovara za rad Agencije;

- 3) predlaže statut, godišnji program rada, finansijski plan i izvještaj o radu Agencije;
- 4) donosi akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta Agencije;
- 5) upravlja ljudskim resursima i finansijskim sredstvima Agencije;
- 6) donosi odluke o pravima zaposlenih, u skladu sa zakonom;
- 7) donosi odluke, odnosno upravne akte koji nijesu u nadležnosti Savjeta;
- 8) odgovoran je za zakonitost, efikasnost i ekonomičnost rada Agencije;
- 9) odgovoran je za ostvarivanje programa i planova rada Agencije;
- 10) izvršava odluke Savjeta;
- 11) obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i statutom Agencije.

Prestanak mandata direktora

Član 242j

Direktoru Agencije prestaje mandat istekom perioda na koji je imenovan, na lični zahtjev ili razrješenjem.

Direktor može biti razriješen prije isteka perioda na koji je izabran:

- zbog trajnog gubitka radne sposobnosti;
- ako postupa na način suprotan zakonu, statutu ili opštem aktu Agencije.

O razrješenju direktora odlučuje Savjet.

Postupak razrješenja direktora uređuje se statutom Agencije.

Protiv odluke o razrješenju direktora može se pokrenuti upravni spor.

Finansiranje Agencije

Član 242k

Sredstva za rad Agencije obezbjeđuju se iz Budžeta Crne Gore, sopstvenih prihoda, kao i iz drugih izvora u skladu sa zakonom.

Sopstveni prihodi obezbjeđuju se iz:

1) naknade za povezivanje zdravstvenih ustanova koja podrazumijeva izradu tehničke analize od strane Agencije i davanje saglasnosti za integraciju u skladu sa posebnim zakonom;

2) naknade za povezivanje sa IZIS, u slučajevima obezbjeđenja dodatnih funkcionalnosti izvan obavezne razmjene podataka propisane zakonom;

3) naknade za pristup i korišćenje zdravstvenih podataka u skladu sa pravilima o bezbjednosti, zaštiti podataka i pravima pacijenata;

4) naknade za napredne usluge (pristup naprednoj analitici, izvještajima, sekundarnoj obradi podataka, integracijama sa aplikacijama trećih strana) i obezbjeđivanje dodatne infrastrukture na zahtjev korisnika.

Visinu i način plaćanja naknada iz stava 2 ovog člana utvrđuje Ministarstvo, na predlog Agencije.

Javnost rada Agencije

Član 242l

Javnost rada Agencija obezbjeđuje objavljivanjem na svojoj internet stranici opštih akata, izvještaja, saopštenja i dr, u skladu sa zakonom i statutom Agencije.

Statut Agencije

Član 242lj

Agencija ima statut.

Statutom Agencije naročito se uređuju: sjedište Agencije, unutrašnja organizacija, način rada i nadležnosti organa Agencije, bliži način izbora direktora, način donošenja opštih i drugih akata, postupak razrješenja direktora Agencije, način izvještavanja, javnost rada i druga pitanja od značaja za rad Agencije, u skladu sa zakonom.

Statut Agencije, uz prethodnu saglasnost Vlade, donosi Savjet Agencije.

Statut Agencije objavljuje se u „Službenom listu Crne Gore“.

Godišnji izvještaj o radu

Član 242m

Godišnji izvještaj o radu sadrži podatke o realizaciji obaveza Agencije u sprovođenju strateških dokumenata koji se odnose na digitalizaciju u oblasti zdravstva, podatke o realizaciji godišnjeg plana rada, ocjenu stanja u oblasti digitalizacije i prijedloge za unapređenje rada Agencije.

Primjena propisa o državnim službenicima i namještenicima

Član 242n

Na prava, obaveze i odgovornosti zaposlenih u Agenciji, primjenjuju se propisi o državnim službenicima i namještenicima.

Zaposleni u Agenciji imaju mjesečni dodatak na osnovnu zaradu u iznosu od 30% u skladu sa zakonom kojim se uređuju zarade zaposlenih u javnom sektoru.“

Član 28

U članu 245 stav 1 tač. 3 i 21 mijenjaju se i glase:

„3) doktor medicine specijalista medicine rada sačini izvještaj o izvršenom ljekarskom pregledu zaposlenog bez pregleda doktora medicine drugih specijalnosti ili zdravstvenog saradnika psihologa (član 24 stav 1);

21) zdravstveni radnik koji je stekao obrazovanje na fakultetima zdravstvenog usmjerenja: medicinskom, stomatološkom ili farmaceutskom, neposredno obavlja zdravstvenu djelatnost, bez važeće licence nadležne komore (član 133 stav 1);“.

Poslije tačke 21 dodaje se nova tačka koja glasi:

„21a) zdravstveni radnik obavlja zdravstvenu djelatnost za koju mu nije izdata licenca (član 133 stav 2);“.

Član 29

U članu 246 stav 1 tač. 3, 4 i 10 mijenjaju se i glase:

„3) sačini izvještaj o izvršenom zdravstvenom pregledu zaposlenog bez pregleda doktora medicine specijaliste medicine rada, doktora medicine druge specijalnosti ili zdravstvenog saradnika psihologa (član 24 stav 1);

4) obavlja dopunski rad suprotno članu 101 stav 1 ovog zakona (član 101 stav 3);

10) obavlja zdravstvenu djelatnost bez licence nadležne komore (član 133 stav 1);“.

Član 30

U članu 247 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „se ne odazove“ brišu se.

U tački 2 riječ „ako“ briše se.

U tački 3 riječi: „član 192“ zamjenjuju se riječima: „član 193“.

Član 31

U članu 248 stav 1 riječi: „član 79“ zamjenjuju se riječima: „član 78“.

Član 32

U članu 250 stav 2 riječi: „propisi iz člana 34 stav 2, člana 35 stav 5, člana 36 stav 2, člana 200 stav 5 i člana 201 stav 2“ zamjenjuju se riječima: „propis iz člana 35 stav 5“.

Član 33

Poslije člana 250 dodaju se tri nova člana koja glase:

„Rok za osnivanje Agencije

Član 250a

Akt o osnivanju Agencije donijeće se u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Imenovanje Savjeta i direktora Agencije

Član 250b

Imenovanje predsjednika i članova Savjeta Agencije izvršiće se u roku od 60 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Direktor Agencije imenovaće se u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.

Donošenje opštih akata Agencije

Član 250v

Statut Agencije i akt o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji Agencije donijeće se u roku od 120 dana od dana stupanja na snagu ovog zakona.“

Član 34

U članu 257 stav 1 riječi: „čl. 34, 35, 36, 200 i 201“ zamjenjuju se riječima: „člana 35“.

U stavu 2 poslije riječi: „stav 3“ dodaju se zarez i riječi: „člana 119a“.

Član 35

Poslije člana 257 dodaje se novi član koji glasi:

„Odložena primjena

Član 257a

Odredba člana 62 stav 2 tačka 6a ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2027. godine.“

Član 36

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore.“